

CRNA GORA
SKUPŠTINA
Zakonodavni odbor

Broj: 27-1/15-1

EPA 892 XXV

Podgorica, 07. decembar 2015. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore, sa sjednice održane 30. novembra 2015. godine, podnosi

**Izvještaj
o razmatranju Predloga zakona o životnoj sredini**

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.
2. Odbor je sa pet glasova „za” i dva glasa „uzdržan” ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

AMANDMAN 1

Poslije člana 21 dodaje se novo poglavlje koje glasi:

„IV. ZAŠTITA OD UTICAJA OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE“

AMANDMAN 2

Poslije člana 22, oznaka i naziv poglavlja: „IV. ZAŠTITA OD UTICAJA OPTEREĆENJA ŽIVOTNE SREDINE“ brišu se.

AMANDMAN 3

U članu 24 riječi: „genetički modifikovani organizmi“ zamjenjuju se riječju „GMO“.

AMANDMAN 4

U članu 25 poslije riječi „**koji**“ dodaje se riječ „**ne**“.

AMANDMAN 5

U članu 35 stav 3 poslije riječi „**Strategijom**“ dodaju se riječi: „**zaštite morske sredine**“.

AMANDMAN 6

U nazivu člana 40 poslije riječi „**prevencije**“ dodaje se riječ „**udesa**“.

AMANDMAN 7

U nazivu čl. 50, 51, 52, članu 52 stav 1 i u nazivu člana 53 riječ „**(CO₂)**“ briše se.

U članu 50 stav 2 riječ „**su**“ briše se.

AMANDMAN 8

U članu 51 stav 3 riječi: „**u svrhu istraživanja**“ brišu se.

U stavu 4 riječi: „**stava 3**“ zamjenjuju se riječima: „**stava 2**“.

U stavu 5 riječi: „**stava 4**“ zamjenjuju se riječima: „**stava 2**“.

AMANDMAN 9

U članu 68 stav 2 u uvodnoj rečenici poslije riječi: „**dužna da**“ dodaju se riječi: „**na svojoj internet stranici objavljuje**“.

U alineji 1 riječi: „**na svojoj internet stranici objavljuje**“ brišu se.

AMANDMAN 10

U nazivu poglavlja XI. riječi: „**PRISTUP PRAVOSUDU**“ zamjenjuju se riječima: „**PRAVO NA PRAVNU ZAŠTITU**“.

AMANDMAN 11

U članu 69 stav 4 poslije riječi „**obavještava**“ dodaju se riječi: „**u pisanoj formi**“, a poslije riječi: „**podnošenja zahtjeva**“ riječi: „**u pisanoj formi**“ brišu se.

AMANDMAN 12

U članu 94 riječi: „**(“Službeni list CG”, broj 48/08)**“ zamjenjuju se riječima: „**(“Službeni list CG”, br. 48/08, 40/10, 40/11 i 27/14)**“.

PREDSTAVNICA PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASILA SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

4. Odbor je konstatovao da u ovom predlogu zakona postoji određeni broj pravno-tehničkih grešaka koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona se saglasio sa navedenom konstatacijom, a navedene ispravke glase:

- U članu 3 stav 2 alineja 1 poslije riječi : „živih bića“ zarez se zamjenjuje tačkazarezom.
- U članu 5 u tač. 1 do 13 je potrebno izvršiti numerisanje dodavanjem odgovarajuće oznake za podtačku i odgovarajućeg početnog (velikog ili malog) slova na početku svake rečenice a na kraju rečenica odgovarajući znak interpunkcije: „tačkazarez“ ili „tačka“.
- U članu 5 tačka 4 u trećoj rečenici riječ „obezbjedile“ zamjenjuje se riječju „obezbijedile“.
- U članu 7 stav 1 tačka 15 poslije riječi: „dinamika ispuštanja“ riječ „zagađajućih“ zamjenjuje se riječju „zagađujućih“.
- U članu 11 riječ „unaprijeđenja“ zamjenjuje se riječju „unaprjeđenja“, poslije riječi: „sarađuje sa nevladinim organizacijama“ zarez se briše a poslije riječi: „koje se bave zaštitom životne sredine“ dodaje se zarez.
- U članu 18 stav 1 riječ „obnavljanje“ zamjenjuje se riječju „obnavljanja“.
- U članu 20 stav 2 riječ „uspostavljanje“ zamjenjuje se riječju „uspostavljanjem“, poslije riječi: „zaštite prirodnih vrijednosti“ briše se zarez a riječ „osiguranje“ zamjenjuje se riječju „osiguranjem“.
- U članu 23 poslije riječi: „smanjenje štetnog uticaja“ riječ „hamikalija“ zamjenjuje se riječju „hemikalija“.
- U članu 25 riječi: „otpadao buhvata“ zamjenjuju se riječima: „otpada obuhvata“.
- U članu 26 riječ „zaštite“ zamjenjuje se riječju „zaštitu“ a riječ „sigurnosti“ riječju „sigurnost“.
- U članu 27 poslije riječi: „u skladu“ dodaje se riječ „sa“.
- U članu 31 stav 3 alineja 3 znak „/“ zamjenjuje se znakom „-“.
- U članu 34 stav 2 riječ „indentifikuje“ zamjenjuje se riječju „identifikuje“.
- U članu 43 stav 2 riječ „unapređivanje“ zamjenjuje se riječju „unaprjeđivanje“.
- U članu 44 stav 1 riječ „namenjene“ zamjenjuje se riječju „namijenjene“.
- U članu 46 riječ „ugljen dioksida“ zamjenjuje se riječju „ugljendioksida“.
- U članu 50 stav 5 riječ „koji“ zamjenjuje se riječju „koja“.
- U članu 51 stav 3 riječ „nadležnog“ zamjenjuje se riječju „nadležan“.
- U članu 53 stav 2 poslije riječi: „ovog člana“ zarez se briše, poslije riječi „sadrži“ dodaju se dvije tačke, riječ „zbrijavanja“ zamjenjuje se riječju „zbrinjavanja“, riječ „če“ zamjenjuje se riječju „će“, poslije riječi: „skladištiti ugljendioksid“ dodaje se

zarez, riječ „ugljedioksida“ zamjenjuje se riječju „ugljendioksida“ a na kraju stava zarez se zamjenjuje tačkom.

- U članu 53 stav 3 riječi: „stava 2“ zamjenjuju se riječima: „stava 1“.
- U članu 57 stav 1 riječi „godišnje informaciju“ zamjenjuju se riječima: „godišnju Informaciju“.
- U članu 58 stav 2 riječ „monitoringom“ zamjenjuje se riječju „monitoringa“.
- U članu 60 stav 1 riječ „izvještaj“ zamjenjuje se riječju „Izvještaj“.
- U članu 62 u nazivu člana riječ „informacionog“ zamjenjuje se riječju „Informacionog“.
- U članu 64 u nazivu člana riječ „informacioni“ zamjenjuje se riječju „Informacioni“.
- U članu 67 stav 1 alineja 5, na kraju alineje, poslije riječi „sredine“ zarez se zamjenjuje tačkazarezom.
- U članu 70 stav 1 alineja 1 poslije riječi „informacijama“ dodaje se tačkazarez.
- U nazivu člana 76 riječi „Eko fond“ zamjenjuju se riječima „Eko-fond“.
- U članu 79 stav 3 riječ „unapređenje“ zamjenjuje se riječju „unaprijeđenje“.
- U članu 82 stav 1 alineja 1 poslije riječi „život“ dodaje se veznik „i“.
- U članu 82 stav 1 alineja 2 riječ „Obavještenje“ zamjenjuje se riječju „obavještenje“.
- U članu 82 stav 1 alineja 3 riječ „Obavještenja“ zamjenjuje se riječju „obavještenja“.
- U članu 87 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi: „Novčanom kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“.
- U stavu 1 tačka 9 poslije riječi: „stavlja u promet i upotrebljava“ zarez se briše a riječi: „sastavnih djelova“ zamjenjuju se riječima: „sastavne djelove“.
- U stavu 2 poslije riječi: „novčanom kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“.
- U stavu 3 poslije riječi: „novčanom kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“.

5. Odbor je konstatovao da je ovaj predlog zakona potrebno donijeti u skladu sa Amandmanom IV stav 1 na Ustav Crne Gore kojim je propisano da Skupština, većinom glasova svih poslanika, donosi zakone kojima se uređuje, između ostalog, način ostvarivanja sloboda i prava građana.

6. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.

7. Za izvjestioca Odbora određena je poslanica Maida Bešlić, članica Odbora.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ODBORA
Velizar Kaluđerović